




Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore



STARATELJSTVO NAD ODRASLIM LICIMA

- Vodič za stručne saradnike -

P o d g o r o i c a , februar 2020. godine

Izdavač:
Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Urednik:
Drago Spaić

Autor:
mr Ermin Nuhanović

Koautori:
Radmila Marković, dipl. pravnica
mr Biljana Konjević
Dragana Pešić, dipl. soc. radnica
Jasna Đuričić, dipl. psihološkinja
Svetozar Nikolić, dipl. pravnik
Miloš Pavićević, dipl. sociolog

Grafička priprema:
DiS MNE

Štampa:
DiS MNE

Tiraž:
50 primjeraka

Godina izdanja:
Podgorica, februar 2020.

Uvodna riječ

Punoljetna lica koja uslijed nedostatka ličnih kapaciteta iz različitih razloga nisu u stanju da zaštite svoja prava i interes predstavljaju jednu od najranjivijih društvenih grupa. Porodični zakon Crne Gore ("Sl. list CG", br.01/07 i 53/16) jasno propisuje obavezu države da kroz institut starateljstva i imenovanje staraoca obezbijedi neophodnu porodično-pravnu zaštiti licima lišenim poslovne sposobnosti, ali i drugim punoljetnim licima koja iz različitih razloga nisu u stanju da se samostalno staraju o sopstvenim pravima i interesima.

U sistemu socijalne zaštite Crne Gore evidentna je različitost u postupanju centara za socijani rad i samih stručnih radnika u centrima koji se bave poslovima porodično-pravne zaštite punoljetnih lica.

Prepoznajući potrebu za unaprjeđenjem zakonskog okvira koji se odnosi na zaštitu interesa punoljetnih osoba koje nijesu u stanju da se samostalno staraju o svojoj ličnosti, pravima i interesima u smislu uskladivanja postojeće zakonske legislative sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (posebno sa članovima 12 i 19 u kojima se insistira na ukidanju prakse potpunog oduzimanja poslovne sposobnosti i obezbjeđenju veće autonomije osobama pod starateljstvom u smislu njihovog učešća u donošenju odluka koje se tiču njih samih), a radi unaprijedenja postojećeg sistema starateljstva, ustanovljenja ujednačenih standarda u postupanju stručnih radnika u slučajevima starateljstva nad punoljetnim licima Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je formirao radnu grupu u čiji sastav je uključio profesionalce Zavoda za socijanu i dječju zaštitu, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Inspekcije za socijanu i dječju zaštitu te centara za socijalni rad. Radna grupa je tokom decembra 2019. godine radila na analizi dosadašnje prakse i standardizaciji procedura u postupcima stavljanja pod starateljstvo punoljetnih lica, a kao rezultat tog rada koncipiran je i ovaj Vodič koji je zamišljen kao podrška stručnim radnicima koji rade na poslovima starateljstva, ali i kao podrška samim straraocima te drugim subjektima koji su uključeni u rad sa ovom kategorijom lica. Osnovna ideja prilikom izrade ovog vodiča bila je da se svim učesnicima u sistemu porodično-pravne zaštite punoljetnih lica na jednostavan i razumljiv način približe osnovni koncepti starateljstva nad punoljetnim licima, a staraocima pruži kratak podsjetnik na sam postupak, ali i na njihove obaveze i prava u vršenju starateljske dužnosti.

U prvom dijelu Vodiča ukratko je opisan sistem starateljstva u odnosu na crnogorsku zakonsku legislativu, dok su u njegovom drugom dijelu dati prijedlozi i primjeri obrazaca koji se mogu koristiti u postupcima stavljanja pod starateljstvo punoljetnih lica. Posebno je dat prijedlog tzv. starateljske isprave koja sadrži prava i obaveze staraoca.

STARATELJSKO NADODRASLIM LICIMA
Priručnik za stručne radnike

Nadamo se da će Vodič biti od koristi i stručnim radnicima i staraocima te da će tako doprinijeti unaprijeđenju poštovanja i zaštite najboljeg interesa štićenika u okviru sistema socijalne zaštite Crne Gore, ali i da će inicirati kreiranje kvalitetnih programa obuke profesionalca za obavljenje poslova iz domena porodično-pravne zaštite, kao i programa pripreme za same staraoce.

Z a i z d a v a č a,
Drago Spaić

Opšte odredbe

Organ starateljstva obezbjeđuje porodično-pravnu zaštitu (djeci bez roditeljskog staranja i), punoljetnim licima koja nisu u stanju da se sama staraju o sebi, svojim pravima i interesima stavljanjem tih lica pod starateljstvo (čl. 178 Porodičnog zakona).

Starateljstvo je trostrani odnos u koji su uključeni:

1. lice lice koje nije u stanju da se samostalno stara o sebi, svojim pravima, interesima i obavezama;
2. lice koje je odlukom nadležnog organa postavljeno da se stara o drugom licu i
3. organ koji je od strane države ovlašćen da u njeno ime organizuje staranje nad licima kojima je neophodna zaštita ličnosti, prava i interesa.

Lice koje je stavljen pod starateljstvo naziva se **štičenikom** (čl. 178 Porodičnog zakona). U ovom slučaju su to punoljetna lica koja nisu u stanju ili su spriječena da se samostalno staraju o sebi, o svojim pravima i interesima.

Lice koje je postavljeno da se stara o štičeniku, njegovim pravima i interesima i da ga, u cilju realizacije štičenikove zaštite, zastupa naziva se **staraocem**.

Organ kojem je povjereno organizovanje staranja u ime države je **organ starateljstva** čiju funkciju u Cmoj Gori vrše centri za socijalni rad, kao prvostepeni organi, a drugostepeni organ je Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Mjesna nadležnost i uloga organa starateljstva (čl. 219 Porodičnog zakona)

Mjesna nadležnost organa starateljstva, shodno zakonskim odredbama, određena je prema mjestu prebivališta, odnosno boravištu štičenika, odnosno, ukoliko se prebivalište ili boravište ne mogu utvrditi, prema mjestu gdje se štičenik zatekao.

Organ starateljstva vrši staranje preko staraoca kojeg sam postavlja i nad kojim istovremeno vrši nadzor ukoliko, zbog posebnih razloga, ne odluči da starateljsku dužnost vrši neposredno preko svog stručnog radnika.

Starateljska dužnost se obavlja dobrovoljno i po pravilu, bez naknade.

Organ starateljstva:

- donosi rješenje o privremenom staraocu za potrebe sudskog postupka radi lišenja, odnosno ograničenja poslovne sposobnosti punoljetnog lica;
- donosi rješenje o starateljstvu za posebne slučajeve (čl. 244-252 Porodičnog zakona);
- odlučuje o smještaju štičenika do njegovog stavljanja pod starateljstvo i postavljenju staraoca

- kada će konačnim rješenjem odlučiti i o trajnom smještaju štićenika;
- daje saglasnost staraocu za preuzimanje važnijih postupaka u vezi sa zaštitom ličnosti štićenika te raspolaganjem njegovom imovinom;
 - rješava po pritužbama na rad straraoca;
 - donosi odluku o naknadi troškova i nagradi staraocu;
 - vodi evidenciju o licima pod starateljstvom;
 - razrješava staraoca dužnosti u slučaju nepravilnog rada;
 - donosi rješenje o prestanku starateljstva.

Pokretanje postupka za stavljanje pod starateljstvo

Postupak za stavljanje pod starateljstvo i prestanak starateljstva pokreće i vodi po službenoj dužnosti organ starateljstva (čl. 222 Porodičnog zakona).

Inicijativu za pokretanje postupka stavljanja nekog lica pod starateljstvo mogu pokrenuti zdravstvene, obrazovne i ustanove socijalne zaštite, pravosudni i drugi državni organi, nevladina udruženja i građani, kao i srodnici, članovi domaćinstva i druga lica koja imaju uvid u životne prilike toga lica (čl. 223 Porodičnog zakona).

Postupak stavljanja pod starateljstvo je hitne prirode i čim organ starateljstva sazna da je neko lice potrebno staviti pod starateljstvo obavezan je da pokrene postupak (čl. 224 Porodičnog zakona).

Organ starateljstva u postupku oduzimanja i vraćanja poslovne sposobnosti

Punoljetno lice koje zbog duševne bolesti, duševne zaostalosti ili kojeg drugog uzroka nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i interesima potpuno se lišava poslovne sposobnosti.

Punoljetno lice koje svojim postupcima urgožava svoja prava i interes ili prava i interese drugih lica zbog duševne bolesti, duševne zaostalosti, prekomjernog uživanja alkohola ili opojnih sredstava, senilnosti ili drugih sličnih razloga djelimično se lišava poslovne sposobnosti.

Odluku o lišenju poslovne sposobnosti donosi nadležni sud u vanparničnom postupku (čl. 235 Porodičnog zakona).

Postupak za oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti pokreće se po predlogu:

- 1) organa starateljstva;
- 2) bračnog i vanbračnog druga, djeteta, ili roditelja lica kod koga su se stekli zakonski uslovi za oduzimanje, odnosno ograničenje poslovne sposobnosti;

- 3) djeda, babe, brata, sestre, kao i unuka, ako sa tim licem živi u porodičnoj zajednici;
- 4) lica kojem se oduzima ili vraća poslovna sposobnost, ako može da shvati značenje i pravne posljedice ovog predloga. (čl. 30 Zakona o vanparničnom postupku).

Sud pred kojim je pokrenut postupak da se neko lice liši poslovne sposobnosti dužan je da o tome odmah izvesti nadležni organ starateljstva, koji će, ako je potrebno, postaviti tom licu **privremenog staraoca**. Privremeni staralac ima ista prava i dužnosti kao staralac nad maloljetnikom **koji je navršio 14 godina života**. Organ starateljstva može, ako je to potrebno, proširiti na privremenog staraoca prava i dužnosti koja ima staralac nad maloljetnikom koji nije navršio 14 godina. Dužnost privremenog staraoca prestaje kad se postavi stalni staralac ili kad odluka suda kojom se utvrđuje da nema mjesta lišenju poslovne sposobnosti postane pravosnažna (čl. 240 i 241 Porodičnog zakona).

Kad nađe da postoje uslovi za oduzimanje poslovne sposobnosti, sud će licu, prema kome se postupak vodi, oduzeti potpuno ili djelimično poslovnu sposobnost.

U rješenju o oduzimanju poslovne sposobnosti sud određuje rok koji ne može biti duži od tri godine u slučaju djelimičnog oduzimanja poslovne sposobnosti, odnosno pet godina u slučaju potpunog oduzimanja poslovne sposobnosti, nakon čijeg isteka se utvrđuje da li i dalje postoje razlozi za oduzimanje poslovne sposobnosti.

U rješenju o oduzimanju poslovne sposobnosti sud je dužan da odredi vrstu poslova koje lice, kome je djelimično oduzeta poslovna sposobnost, može samostalno da preduzima.

Protiv rješenja o oduzimanju poslovne sposobnosti lice kome je oduzeta poslovna sposobnost može izjaviti žalbu, bez obzira na svoje duševno stanje (čl. 40 Zakona o vanparničnom postupku).

Kad istekne rok iz člana 40 stav 2 ovog zakona, a najkasnije u roku od 30 dana, sud će po službenoj dužnosti utvrditi da li i dalje postoje razlozi za oduzimanje poslovne sposobnosti (čl. 42 stav 1 Zakona o vanparničnom postupku).

Kad prestanu razlozi zbog kojih je licu oduzeta poslovna sposobnost sud će na predlog organa starateljstva ili lica kojem je poslovna sposobnost oduzeta donijeti rješenje o potpunom ili djelimičnom vraćanju poslovne sposobnosti.

U postupku oduzimanja ili vraćanja poslovne sposobnosti nekom licu uloga organa starateljstva je višestruka. Na ročište sud poziva organ starateljstva, lice prema kome se postupak vodi, privremenog staraoca, odnosno zastupnika i pokretača postupka-podnosioca inicijative (poziva se i lice kome se oduzima, odnosno vraća poslovna sposobnost, osim ako ovo lice, po ocjeni suda, nije u stanju da shvati značaj i pravne posljedice svog učešća u postupku).

*Dešava se da se organ starateljstva u ovim postupcima pojavljuje u više, praktično nespojivih uloga tako da je ovaj organ ujedno u ulozi predлагаča i privremenog staraoca. Dakle, organ starateljstva pokreće postupak protiv neke osobe za oduzimanje poslovne sposobnosti, kojoj, takođe, postavlja privremenog staraoca (najčešće nekog iz redova svojih zaposlenih). Na ovaj način se **ne obezbjeduje** adekvatna zaštita prava i interesa osobe protiv koje se postupak vodi. Takođe, ukoliko je predlagač neko od srodnika organ starateljstva ne može postaviti tog srodnika za privremenog staraoca.

*Sudska praksa je da se od strane suda za privremenog zastupnika osobe protiv koje se postupak vodi određuje lice iz reda advokata, pa nema mesta dilemi da li privremeni zastupnik treba da bude stručni radnik organa starateljstva.

Stavljanje pod starateljstvo lica lišenih poslovne sposobnosti i imenovanje staraoca (čl. 236 - 239 Porodičnog zakona)

Lica koja su odlukom suda djelimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti organ starateljstva staviće pod starateljstvo. Staralac lica koje je potpuno lišeno poslovne sposobnosti ili mu je poslovna sposobnost ograničena dužan je da se stara naročito o njegovoj ličnosti, smještaju i zdravlju. Staralac je dužan da utiče na otklanjanje uzroka koji su doveli do stanja zbog kojeg je štićenik liшен poslovne sposobnosti i da, ukoliko se kod lica lišenog poslovne sposobnosti steknu okolnosti koje upućuju na potrebu vraćanja poslovne sposobnosti, odnosno izmjenu ranije odluke, o tome obavijesti organ starateljstva. Staralac lica koje je potpuno lišeno poslovne sposobnosti ima dužnosti i prava staraoca štićenika koji nije navršio 14 godina života. Staralac lica koje je delimično lišeno poslovne sposobnosti ima dužnosti i prava kao i staralac maloljetnika koji je navršio 14 god života. Organ starateljstva može, kad je to potrebno, da odredi poslove koje lice djelimično lišeno poslovne sposobnosti može da vrši samostalno i bez odobrenja staraoca.

Starateljstvo nad licima lišenim sposobnosti prestaje kad im se odlukom suda vrati poslovna sposobnost ili smrću tih lica (čl. 242 Porodičnog zakona).

Privremeno rješenje o smještaju (čl. 224 Porodičnog zakona)

Prije okončanja postupka i donošenja odgovarajućeg rješenja, u roku od 24 sata, organ starateljstva će privremenim rješenjem odlučiti o privremenom smještaju lica za koje se sazna da treba da se stavi pod starateljstvo. O trajnom smještaju organ starateljstva će odlučiti konačnim rješenjem po okončanju postupka.

Donošenje rješenja o starateljstvu

Organ starateljstva rješenje o starateljstvu donosi odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke suda o lišenju poslovne sposobnosti punoljetnog lica. Rješenje se dostavlja štićeniku, staraocu i matičnoj službi MUP-a CG, kao i nadležnom katastru, ukoliko štićenik posjeduje imovinu.

Staralac (čl. 187 - 189)

Za staraoca se postavlja osoba za koju nadležni Centar procjeni da ima osobine i sposobnosti potrebne za obavljanje te dužnosti i da je postavljanje baš te osobe u interesu štićenika.

Organ starateljstva postavlja štićeniku staraoca, ukoliko interesi štićenika i okolnosti slučaja ne nalažu da dužnost staraoca vrši neposredno.

Za staraoca se postavlja lice koje ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za vršenje dužnosti staraoca, a koje prethodno da pristanak da bude staralac.

Ako je to u interesu štićenika i staralac pristane, može se isto lice postaviti za staraoca više štićenika.

Pri postavljenju staraoca organ starateljstva brižljivo će ispitati prilike lica koje se stavlja pod starateljstvo i za staraoca postaviti lice koje će, s obzirom na te prilike, najbolje moći da vrši starateljsku dužnost.

Pri postavljanju staraoca organ starateljstva uzeće u obzir i želje štićenika, ako je ovaj u stanju da ih izrazi, kao i želje bližih srodnika štićenika.

Za staraoca se prvenstveno postavlja bračni supružnik ili srodnik štićenika, ako je to u interesu štićenika.

Staralac ne može biti:

- 1) lice koje je lišeno roditeljskog prava;
- 2) lice koje je lišeno poslovne sposobnosti;
- 3) lice čiji su interesi u suprotnosti sa interesima štićenika;
- 4) lice od koga se, s obzirom na njegovo ranije i sadašnje vladanje i lična svojstva i odnose s štićenikom i njegovim roditeljima i drugim srodnicima, ne može očekivati da će pravilno vršiti dužnost staraoca (čl. 197 Porodičnog zakona).

Plan staranja (čl. 180 Porodičnog zakona)

Plan staranja je dobrovoljni sporazum koji reguliše svakodnevne ogovornosti staraoca, praktične aspekte svakodnevnog života štićenika i ulogu staraoca u smislu obezbjeđenja uslova za sprovodenje tih aktivnosti.

Ovaj plan moguće je izmijeniti u bilo koje vrijeme uz pristanak svih učesnika u sačinjavanju plana.

Prema Porodičnom Zakonu sačinjavanje plana staranja je obavezno i predstavlja sastavni dio rješenja o starateljstvu. Plan staranja potpisuju štićenik, ukoliko je u stanju da razumije suštinu plana, staralac, predstavnik organa starateljstva te druge osobe bitne za samog štićenika (supružnik, roditelj, djeca, braća i sestare, djedovi i bake, te očuh i mačeha).

Plan staranja se sačinjava u pisanim oblicima i sadrži datum i potpise relevantnih učesnika u njegovom sačinjavanju, a po primjerak plana se uručuje svim učesnicima u njegovom sačinjavanju zaduženim za njegovu realizaciju. Plan staranja može se odnositi na bilo koji aspekt brige o štićeniku i biti usmjeren na ostvarenje dobrobiti samog štićenika. Plan staranja može uključivati stavke:

- gdje i s kim će štićenik živjeti;
- kako će se izdržavati;
- sa kim i na koji način će kontaktirati od osoba bitnih za samog štićenika;
- na koji način će se upravljati njegovim prihodima i imovinom;
- na koji način se nesuglasice oko realizacije plana mogu uskladiti i na koji način se plan može mijenjati;
- sva druga pitanja vezana za starateljsku odgovornost u dijelu koji se odnosi na ostvarenje i zaštitu najboljeg interesa štićenika.

Popis štićenikove imovine (čl. 180 Porodičnog zakona)

Ukoliko štićenik posjeduje imovinu organ starateljstva će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, od utvrđivanja potrebe da se štićenik stavi pod starateljsvo izvršiti popis i procjenu te imovine. Popis imovine štićenika izvršiće stalna komisija Centra koja će o tome sačiniti odgovarajući zapisnik, koji će potpisati svi članovi komisije, staralac i eventualno štićenik ukoliko se procijeni da je u stanju da razumije značaj tog postupka.

Zapisnik o popisu štićenikove imovine sadrži pored tačnog opisa nepokretne, pokretne i lične imovine kao i novčanih sredstava uz validnu procjenu tržišne vrijednosti te imovine (vrijednost imovine procjenjuju ovlašćeni procjenjivači). Jedan primjerak ovjerenog zapisnika se uručuje staraocu čime mu se i imovina štićenika predaje na upravljanje.

Prilikom prestanka starateljstva ili razrješenja staraoca, komisija će se sačiniti i zapisnik o trenutnom stanju imovine štićenika uz utvrđivanje trenutne vrijednosti te imovine i u odnosu na utvrđeno stanje eventualno preduzeti odgovarajuće mjere prema staraocu.

Starateljska isprava

Starateljska isprava, kojom se regulišu prava i obaveze staraoca u vezi sa vršenjem starateljske dužnosti, je dokument koji po važećim zakonskim propisima nije definisan, ali je, čini se, uputno da se u vidu priloga uz rješenje o starateljstvu i imenovanju staraoca, ili kao sastavni dio obrazloženja tog rješenja, uruči budućem staraocu.

Godišnji izvještaj

Godišnji izvještaj podnosi se u pisanom obliku ili u vidu davanja izjave na zapisnik koji sačinjava voditelj slučaja a, shodno članu 209 Porodičnog zakona, sadrži podatke potkorepljene prataćom dokumantacijom, o tome kako je staralac vršio starateljsku dužnost nad štićenikom u prethodnoj kalaendarskoj godini, odnosno kako se starao o njegovoj imovini i prihodima kao i o smještaju štićenika, njegovom izdržavanju, zdravstvenom stanju, društvenim odnosima koje održava i slično.

Stručni tim centra razmatra izvještaj staraoca i o tome donosi pisani zaključak, a u slučaju da izvještaj ne dobije pozitivnu ocjenu, predlaže eventualne mjere i pokretanje odgovarajućih postupaka protiv staraoca.

Zapisnik o primo-predaji starateljske dužnosti

Zapisnik o primo-predaju dužnosti predstavlja izvještaj staraoca o aktivnostima koje je kao staralac preduzimao za vrijeme vršenja starateljske dužnosti od posljednjeg podnošenja izvještaja u dijelu staranja o ličnosti, pravima i interesima štićenika do predaje dužnosti staraoca.

Zapisnik o popisu imovine štićenika radi primo-predaje dužnosti staraoca

Zapisnik o popisu imovine štićenika na dan predaje imovine štićenika na dalje staranje/upravljanje korisniku, odnosno organu starateljstva sačinjava komisija organa starateljstva nakon podnošenja izvještaja o vršenju starateljske dužnosti uz koji staralac koji podnosi izvještaj prilaže prateću dokumentaciju.

Rješenje o prestanku starateljstva i razrješenju staraoca

Rješenje o prestanku starateljstva donosi se u slučaju smrti štićenika ili u slučaju vraćene poslovne sposobnosti štićeniku.

Rješenje o razrješenju staraoca donosi se u slučajevima:

- smrti staraoca;
- samovoljnog prestanka vršenja starateljske dužnosti;
- zahtjeva staraoca za razrješenjem (zbog različitih razloga);
- nesavjesnog vršenja starateljske dužnosti i zloupotrebe ovlaštenja, i
- iz drugih razloga.

Prilog:

Spisak potrebne dokumentacije:

a) za štićenika:

- izvod iz MRR;
- uvjerenje o državljanstvu;
- uvjerenje o prebivalištu;
- uvjerenje o prihodima;
- uvjerenje o posjedu;
- medicinska dokumentacija.

b) za potencijalnog staraoca:

- izvod iz MRR;
- uvjerenje o državljanstvu;
- uvjerenje o prebivalištu;
- uvjerenje o prihodima;
- uvjerenje o posjedu;
- medicinska dokumentacija;
- uvjerenje da nije lišen, odnosno da mu nije ograničena poslovna sposobnost;
- uvjerenje da nije lišen, odnosno ograničen u vršenju roditeljskog prava;
- uvjerenje da protiv njega ne vodi sudski postupak kao i da nije izricana mjera zaštite od nasilja u porodici.

Primjeri ili obrasci:

1. Nalaz i mišljenje za korisnika;
2. Procjena podobnosti potencijalnog staraoca;
3. Rješenje o privremenom staraocu;
4. Predlog sudu radi lišenja, ograničenja poslovne sposobnosti;
5. Zapisnik o popisu imovine štićenika;
6. Plan staranja;
7. Rješenje o starateljstvu;
8. Godišnji izvještaj staraoca o vršenju starateljske dužnosti;
9. Rješenje o razrješenju staraoca;
10. Obrazac starateljske knjige (Upisnik);
11. Obrazac abecednika;
12. Starateljska isprava.

1. Nalaz i mišljenje za korisnika



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za _____

Broj: 01-_____
_____, _____. godine
(Opština) (Datum)

NALAZ I MIŠLJENJE VODITELJA SLUČAJA/ORGANA STARATELJSTVA

Nalaz i mišljenje se odnose na: _____
(Ime i prezime korisnika)

LIČNI PODACI:

Prezime, ime roditelja, ime: _____

Datum rođenja: _____

Mjesto rođenja: _____

JMBG: _____

Prebivalište: _____

Boravište: _____

Državljanstvo: crnogorsko

Maternji /govorni jezik: _____

Zastupnik

Prezime i ime staraoca, odnosno zastupnika: _____

Adresa i telefon: _____

PODACI O POSTUPKU

Naziv suda: Osnovni sud u _____

Zatjev br. _____ od _____ godine

Postupak u kojem se daje nalaz i mišljenje

Vanparnični

Razlog pisanja nalaza i mišljenja:

Pred Osnovnim sudom u _____ u toku je postupak radi lišenja/ograničenja poslovne sposobnosti _____. Potrebno je Osnovnom суду u _____ a, shodno zahtjevu br. _____ od _____. godine, dostaviti mišljenje o svim bitnim činjenicama u predmetnoj stvari na osnovu kojih će sud donijeti odluku o oduzimanju/ ograničenju poslovne sposobnosti, odnosno o odbijanju zahtjeva za lišenje/ograničenje poslovne sposobnosti.

IZVOR PODATAKA I METODE PROCJENE

Izvori:

- intervju sa korisnikom i članovima njegove porodice
- intervjui sa drugim bitnim osobama za korisnika
- raspoloživa dokumentacija u predmetu

Metode:

- individualni razgovori sa korisnikom, njegovim srodnicima i drugim osobama bitnim za korisnika
- analiza postojeće dokumentacije u predmetu
- timske konsultacije

PODACI O KORISNIKU

PODACI O PORODICI

PRIKAZ I ANALIZA PROBLEMA

PROCJENA RIZIKA/ NAJBOLJEG INTERESA

ZAKLJUČAK I PREPORUKA

Stručni radnik/ tim

STARATELJSTVO NAD ODRASLIM LICEIMA
Priručnik za stručne radnike

2. Procjena podobnosti potencijalnog staraoca

**NALAZ I STRUČNO MIŠLJENJE
O PODOBNOSTI POTENCIJALNOG STARAOCA**

Naziv centra: JU Centar za socijalni rad za _____

Ime i prezime potencijalnog staraoca _____

OPŠTI PODACI

| | | |
|-----|---|---|
| | | |
| 1. | Ime i prezime | |
| 2. | Datum i mjesto rođenja | |
| 3. | JMBG | |
| 4. | Državljanstvo | |
| 5. | Adresa prebivališta/boravišta | |
| 6. | Telefon i e-mail | |
| 7. | Nacionalnost | |
| 8. | Bračni status | a) oženjen /udata c) udovac/udovica, e) nije u braku/vanbračnoj zajednici b) razveden/razvedena d) vanbračna zajednica, |
| 9. | Školska spremam | |
| 10. | Zanimanje | |
| 11. | Zaposlenost | a) stalni radni odnos c) povremeno radno angažovan/a b) rad na određeno vrijeme, |
| 12. | Datum donošenja odluke o podobnosti kandidata | |
| 13. | Metodologija i instrumenti procjene koji su korišćeni | a) analiza dokumentacije c) intervju u kućnoj poseti e) timske konsultacije b) intervju u CSR d) procjena kroz program pripreme |
| 14. | Posebne napomene | |

IZVJEŠTAJI NA OSNOVU PROCJENE

| | | NALAZ I STRUČNO MIŠLJENJE PRAVNIKA |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ELEMENTI ZA PROCJENU | | |
| Konstatuje se: | | |
| Procjenjuje se: | | |
| Datum sačinjavanja stručnog mišljenja | Ime i prezime i potpis pravnika | |

STARATELJSTVO NAD ODRASLIM LICI
Priručnik za stručne radnike

| | | |
|--|---|---|
| | ELEMENTI ZA PROCJENU | NALAZ I STRUČNO MIŠLJENJE SOCIJALNOG RADNIKA/VODITELJA SLUČAJA |
| | BIOGRAFSKI PODACI KANDIDATA, ISTORIJA I STRUKTURA PORODICE | |
| | STAMBENI USLOVI | |
| | IMOVINA | |
| | PRIHODI I RASHODI | |
| | ZDRAVSTVENI STATUS | |
| | SOCIJALNO PREDSTAVLJANJE I STIL PORODIČNOG ŽIVOTA BUDUĆEG STARAOCA/ICE | |
| | Datum, _____ | Ime i prezime i potpis socijalnog radnika |
| | ELEMENTI ZA PROCJENU | NALAZ I STRUČNO MIŠLJENJE PSIHOLOGA |
| | OBRAZOVNI STATUS POTENCIJALNOG STARAOCA/TELJICE | |
| | LIČNOST POTENCIJALNOG STARAOCA/TELJICE | |
| | PARTNERSKA RELACIJA I PORODIČNI ODNOSSI | |
| | MOTIVACIJA ZA STARATELJSTVO | |
| | KAPACITETI POTENCIJALNOG STARAOCA/TELJICE | |
| | Datum, _____ | Ime i prezime i potpis psihologa |

STARATELJSTVO NAD ODRASLIM LICIAMA
Priručnik za stručne radnike

PROCJENA KROZ PROGRAM PRIPREME ZA STARATELJSTVO (predlog)

| ELEMENTI ZA PROCJENU | NALAZ I STRUČNO MIŠLJENJE |
|--|---|
| OBEZBJEĐENJE SIGURNOG OKRUŽENJA I ZAŠTITA | |
| PREPOZNAVANJE I ZADOVOLJAVANJE OPŠTIH I SPECIFIČNIH POTREBA ŠTICENIKA | |
| ZAKLJUČAK O PODOBNOSTI POTENCIJALNOG STARA/OCA/TELJICE | |
| SNAGE I RESURSI | |
| POTREBE POTENCIJALNOG STAR/OCATELJICE ZA PODRŠKOM I JAČANJEM KOMPETENCIJA (ograničenja i rizici) | |
| PODOBNOST U ODNOSU NA KARAKTERISTIKE ŠTICENIKA/ICE | |
| Datum sačinjavanja procjene | <p>Članovi stručnog tima:</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> |

3. Rješenje o postavljenju privremenog staraoca



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za _____

Broj: 01-_____

_____, _____. godine
(Opština) (Datum)

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), člana 73 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječoj zaštiti („Sl. list CG“, broj 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17) i člana 240 Porodičnog zakona („Sl.list CG“ broj 1/07 i 53/16), JU Centar za socijalni rad za _____, postupajući po službenoj dužnosti u postupku određenja privremenog staraoca _____ iz _____, donosi:

RJEŠENJE

_____, iz _____
(Ime i prezime korisnika) (Mjesto)
jmb _____, postavlja se privremeni staralac sa ovlašćenjem da zastupa nje/gova/na prava i interesu u postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u radi lišenja/ograničenja poslovne sposobnosti.

Staralac ima ovlašćenja kao i staralac nad šticešnikom koji je navršio 14 godina života.

Za privremenog staraoca određuje se _____ iz _____
(Ime i prezime staraoca) (Mjesto)

ulica _____.

Okončanjem ovog postupka privremenom staraocu prestaje dužnost utvrđena ovim rješenjem.

OBRAZLOŽENJE

Pred Osnovnim sudom u _____ pokrenut je postupak radi lišenja/ograničenja poslovne sposobnosti _____ iz _____
(Ime i prezime korisnika/ce) (Mjesto) (Adresa)

Imajući u vidu činjenicu da je protivnik/ca predlagачa mentalno oboljelo lice i da kao takvo nije sposobno da štiti svoja prava i interesu u postupku lišenja/ograničenja poslovne sposobnosti odlučeno je da se imenovanom/oj postavi privremeni staralac sa ovlašćenjima, kako je to i naznačeno u dispozitivu ovog rješenja, u skladu sa čl. 240 i 241 Porodičnog zakona („Sl.list CG“, br. 1/07 i 53/16).

Za staraoca imenovan/a je _____ iz _____, sa adresom _____, na osnovu Mišljenju stručnog tima br. _____ od _____ o procjeni lica za privremenog staraoca.

STARATELJSTVO NAD ODRAZIM LICEIMA
Priručnik za stručne radnike

Dužnost privremenog staraoca prestaje postavljenjem stalnog staraoca, odnosno kada odluka suda da nema osnova lišenju/ograničenju poslovne sposobnosti protivniku predлагаča postane pravosnažna.

P r a v n a p o u k a: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu rada i socijalnog staranja u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja, a preko ovog Centra, bez plaćanja takse.

DOSTAVITI:

1. Staraocu
2. Osnovnom суду
3. Uz predmet
4. a/a

O b r a d i v a č,

D I R E K T O R / I C A ,

4. Predlog suda radi lišenja/ograničenja poslovne sposobnosti (Predlog obrasca za Organ starateljstva)



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za _____

Broj: 01-_____

_____, _____. godine
(Opština) (Datum)

OSNOVNI SUD _____
(Opština)

Predlagac: Ju Centar za socijalni rad za opštine _____, _____,
(naziv opština) (Opština)

Protivnik predlagaca: _____, _____
(Adresa) (Ime i prezime korisnika)

P R E D L O G
za pokretanje postupka radi lišenja/ograničenja poslovne sposobnosti _____
(Ime i prezime korisnika)
iz _____, (JMB _____), od oca _____ i
majke _____, rođene _____.

D o k a z: Izvod iz MRR

Pritivnik/ca preлагаča je punoljetno lice sa smetnjama u mentalnom razvoju bog čega nije u stanju da se smaostalno stara o sebi, svojim pravima i interesima.

D o k a z: Medicinska dokumentacija

Imenovani/a ima/nemau vlasništvu nepokretnu imovinu koja se void u službenoj evidenciji.

D o k a z: Uvjerenje o posjedu

Korisnik/ca ostvaruje mjesечne prihode po osnovu _____ u iznosu od ____ €.

D o k a z: Potvrda o visini primanja

Cijeneći priložene dokaze, nalaz i mišljenje voditelja slučaja/organa starateljstva može se zaključiti da _____ nije u stanju da se samostalno stara o svojoj ličnosti te svojim pravima i interesima radi čega je nužno pokrenuti postupak u kojem će se preispitati poslovna sposobnost korisnika radi obezbjeđenja njegove adekvatne porodično-pravne zaštite.

STARATELJSKO NARODNO DRASTVIM LICEIMA
Priručnik za stručne radnike

D o k a z: Nalaz i mišljenje voditelja
slučaja/organa starateljstva

Iz svih navedenih razloga podnosič predloga i predlaže Sudu da u odgovarajućem postupku sasluša stranke u postupku, izvede predložene dokaze, pribavi nalaz i mišljenje vještaka-ljekara specijaliste, utvrdi duševno stanje protivnika predлагаča i donese sledeće:

R J E Š E N J E

Lišava se/ograničava se poslovne sposobnosti _____ iz
_____, ulica _____ broj _____ (JMB
_____), od oca _____ i majke
_____, rođene _____

Z a p r e d l a g a č a,
D i r e k t o r / i c a

(Ime i prezime)

5. Zapisnik o popisu imovine štićenika



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za _____

Broj: 01-_____

, godine
(Opština) (Datum)

Komisija za popis i procjenu vrijednosti imovine JU Centar za socijalni rad za _____
u sastavu: _____, _____, _____, shodno članu 180 Porodičnog
zakona, a na osnovu neposrednog uvida te uvida u raspoloživu dokumentaciju, dana _____.
godine sačinila je

Z A P I S N I K
o popisu i procjeni vrijednosti imovine štićenika _____ iz _____

NEKRETNINE

| R.br. | Naziv i vrsta | Procjenjena vrijednost |
|-------|---------------|------------------------|
| | | |
| | | |

POKRETNE STVARI

| R.br. | Naziv i vrsta | Procjenjena vrijednost |
|-------|---------------|------------------------|
| | | |
| | | |

LIČNE STVARI

| R.br. | Naziv i vrsta | Procjenjena vrijednost |
|-------|---------------|------------------------|
| | | |
| | | |

DRUGE VRIJEDNOSTI

| R.br. | Naziv i vrsta | Procjenjena vrijednost |
|-------|---------------|------------------------|
| | | |
| | | |

Članovi komisije,

Staralac,

1. _____

2. _____

3. _____

STARATELJSTVO NAD ODRASLIM LICEIMA
Priručnik za stručne radnike

6. Plan staranja

PLAN STARANJA

Ime i prezime korisnika: _____

| Oblasti na kojima će se raditi | Snage | Opšti cilj | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | |
| Očekivani ishodi | Zadatak/aktivnost/usluga/ mjera | Odgovorna osoba/ služba | Vremenski okvir |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Napomene: | | | |

UČEŠĆE U SAČINJAVANJU PLANA

| Ime i prezime | Potpis | Odnos sa korisnikom/ustanova | Kontakt telefon |
|---------------|--------|------------------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PLAN EVALUACIJE

| |
|--|
| Planirani datum evaluacije: |
| Da li su sve relevantne strane dobile kopiju plana? Da <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| Napomena: |

KOMENTAR KORISNIKA

Komentar korisnika na predviđeni plan zaštite:

Potpis korisnika _____

Staralac,

Voditelj slučaja,

7. Rješenje o starateljstvu



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za _____

Broj: 01-_____

, _____. godine
(Opština) (Datum)

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), člana 73 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječoj zaštiti („Sl. list CG“, broj 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), kao i člana 178 i 236 Porodičnog zakona („Sl.list CG“ broj 1/07 i 53/16), JU Centar za socijalni rad za _____, postupajući po službenoj dužnosti u postupku određenja stavnog staraoca iz _____, donosi:

RJEŠENJE

(Ime i prezime korisni/ka/ce) _____ iz _____
(Mjesto)
jmbg _____, kao lice koje je pravosnažnim rješenjem Osnovnog suda u

(Mjesto) Rs. br. _____ od _____ godine, _____ lišeno poslovne
sposobnosti, stavlja se pod starateljstvo.
(djelimično/potpuno)

Za staraoca _____ postavlja se _____ iz
(Ime i prezime korisni/ka/ce) _____ (Ime i prezime stara/oca/teljice)
_____, (JMB _____).
(Mjesto i adresa)

Staralac je dužan da se brižljivo i savjesno stara o ličnosti, pravima, obavezama i interesima štićenika i da savjesno upravlja štićenikovom imovinom.

Štićeniku se obezbjeđuje smještaj u _____.

Staralac je dužan da početkom svake kalendarske godine za prethodnu godinu podnese godišnji izvještaj o svom radu, kao i poseban izvještaj kada to zahtjeva organ starateljstva, odnosno nakon prestanka starateljstva.

Plan staranja čini sastavni dio ovog rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja

OBRAZLOŽENJE

JU Centar za socijalni rad za _____ pokrenuo je, po sužbenoj
(naziv opštine/a) _____ iz
dužnosti, postupak stavljanja pod starateljstvo _____
(Ime i prezime korisni/ka/ce) _____, sa prebivalištem u _____.
(Mjesto) _____ (Mjesto i adresa)

U sprovedenom postupku je utvrđeno sljedeće činjenično stanje:

-imenovni/a je lice kojem je pravosnažnim rješenjem Osnovnog suda u _____ Rs. br.

_____ od _____ godine, _____ (potpuno/djelimično) oduzeta poslovna sposobnost

- (ne)ostvaruje redovne mjesecne prihode po osnovu _____ u ukupnom iznosu od

STARATELJSTVO NAD ODRAZLIM LICIMA
Priručnik za stručne radnike

€

-(ne) posjeduje nepokretnu imovine _____ (n) i pokretnu imovinu veće vrijednosti.
Štićenik/ca će biti smješten/a u _____.

Za stara/oca/ teljicu imenovan/om/oj postavlja se, shodno Timskom zaključku o procjeni podobnosti lica za staraoca broj: _____ od _____ godine,

iz _____, sa adresom _____, a shodno članu
(Ime i prezime staraoca) (Mjesto i adresa)

čl. 178 i 236 Porodičnog zakona ("Sl. list CG" broj 1/07 i 53/16).

Članom 180 istog zakona propisano je da odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva. Odlukom o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva postavlja staraoca štićeniku i odlučuje o štićenikovom smještaju. Odluka o stavljanju pod starateljstvo sadrži i Plan staranja.

Prilikom odabira staraoca uzeta je u obzir želja štićenika, kao i želja njegovih bližih srodnika.

Staralac je dužan da se o štićeniku, njegovim pravima i interesima stara savjesno i da ga odgovorno zastupa u svim postupcima koji se tiču zaštite njegove ličnosti, njegovih prava i interesa.

Staralac je dužan, da najmanje jednom godišnje i to početkom kalendarske godine za prethodnu godinu u kojoj je vršio starateljsku dužnost nad štićenikom, podnese detaljan izvještaj o svom radu, odnosno uvijek kada to zatraži organ starateljstva.

Shodno članu 73 stav 3 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl. list CG“, broj 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17) žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a shodno navedenim zakonskim odredbama, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

P r a v n a p o u k a: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu rada i socijalnog staranja u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja, a preko ovog Centra, bez plaćanja takse.

DOSTAVITI:

1. Staraocu
2. Matičaru
3. Katastru
4. Uz predmet
5. a/a

O b r a d i v a č,

D I R E K T O R / C A ,

8. Godišnji izvještaj staraoca o vršenju starateljske dužnosti



Crna Gora

Broj: 01- _____
_____, _____. godine
(Opština) (Datum)

JU Centar za socijalni rad za _____
Služba za odrasla i stara lica

Izvještaj staraoca o ličnosti i imovini štićenika
za period _____

STARALAC: _____ iz _____ tel. _____
ŠTIĆENIK: _____ iz _____ tel. _____

Rješenje Centra za socijalni rad br. _____ od _____

IZVJEŠTAJ

Podaci o štićeniku:

1. Ime i prezime

2. Adresa prebivališta

3. Obrazovni nivo

4. S kim živi u domaćinstvu (srodstvo sa štićenikom)

5. Uslovi stanovanja

6. Način izdržavanja

7. Kako se ponaša prema staraocu, članovima domaćinstva, u okruženju?

STARATELJSTVO NAD ODRASLIM LICEIMA
Priručnik za stručne radnike

8. Zdravstveno stanje štićenika (značajne promjene u prethodnom periodu, hospitalizacije...)

Podaci o staraocu:

1. Koji se problemi javljaju u odnosu staraoca i štićenika? Kako bi mogao da se unaprijedi taj odnos?

2. Da li zdravstveno stanje i ostale okolnosti u životu staraoca dozvoljavaju da se i dalje stara o štićeniku?

3. U obavljanju uloge staraoca, dragocjena bi bila pomoć:

- a) pravnika Centra;
- b) socijalnog radnika;
- c) psihologa.

Stanje imovine štićenika:

1. Nepokretna imovina (navesti koliko ima imovine)

2. Da li je data pod zakup? U koje svrhe se koristi dohodak od imovine?

3. Da li štićenik ostvaruje prihode (penzija, MO, DNJP, LI) i u koje svrhe se troši njegov novac?

4. Ostala zapažanja i predlozi u vezi štićenika (njegove ličnosti i imovine)

Datum:

Staralac

9. Rješenje o prestanku starateljstva / razrješenju staraoca



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za _____

Broj: 01-_____, _____. godine
(Opština) (Danum)

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), člana 73 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječoj zaštiti („Sl. list CG“, broj 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), kao i člana 240 Porodičnog zakona („Sl.list CG“ br. 1/07 i 53/16), JU Centar za socijalni rad za _____, postupajući po službenoj dužnosti u predmetu iz _____, donosi:

RJEŠENJE

Prestaje starateljstvo nad _____ iz _____
(Ime i prezime štićenika/ce)
(Mjesto) jmb _____, zbog _____.

Razrješava se starateljske dužnosti _____, koji je vršio starateljsku dužnost nad štićenikom/com po rješenju ovog centra broj: _____ od _____ godine, a koje se ovim rješenjem stavlja van snage.

Staralac je dužan u roku od 8 dana da ovom organu podnese detaljan izvještaj o vršenju starateljske dužnosti nad štićenikom/com za vrijeme od podnošenja posljednjeg izvještaja.

Staralac je dužan da ovom organu uz izvještaj dostavi prateću dokumentaciju.

Ovim rješenjem stavlja se van snage rješenje ovog centra broj: _____ od _____ godine.

Obratloženje

(U zavisnosti od razloga prestanka starateljstva, odnosno razloga za razrješenje staraoca)

10. Predlog obrasca starateljske knjige (Upisnika)

Starateljska knjiga punoljetnih štićenika

Str. br. _____

| I PODACI O ŠTIĆENIKU | |
|-----------------------------|--|
| 1 | Prezime i ime |
| 2 | Prezime i ime roditelja |
| 3 | Dan, mjesec i godina rođenja |
| 4 | Mjesto rođenja, opština |
| 5 | JMBG |
| 6 | Prebivalište, boravište |
| 7 | Državljanstvo |
| 8 | Podaci o smještaju |
| 9 | Broj-datum rješenja o lišenju/ograničenju poslovne sposobnosti |
| 10 | Broj-datum rješenja o starateljstvu |

| II PODACI O IMOVINI ŠTIĆENIKA | |
|--------------------------------------|---|
| 1 | Nekretnine |
| 2 | Pokretne stvari |
| 3 | Novčana sredstva |
| 4 | Hartije od vrijednosti |
| 5 | Druge vrijednosti |
| 6 | Vrijednost imovine na dan popisa |
| 7 | Vrijednost imovine na dan prestanka starateljstva |

| III PODACI O STARAOCU | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| A. Fizičko lice | |
| 1 | Prezime i ime |
| 2 | JMBG |
| 3 | Državljanstvo |
| 4 | Prebivalište, boravište, adresa, tel. |
| 5 | Zanimanje |
| 6 | Odnos sa štićenik. (hranit.- srodn.) |
| B. Neposredni staratelj | |
| 1 | Ime prezime |
| 2 | Zanimanje |

STARATELJSTVO NAD ODRASLIM LICEIMA
Priručnik za stručne radnike

IV PODACI O PRESTANKU STARATELJSTVA

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Broj-datum rješenja o prestanku starateljasta | |
| 2 | Razlog prestanka starateljstva | |

11. Predlog obrasca abecednika punoljetnih lica pod starateljstvom

ABECEDNIK LICA POD STARATELJSTVOM

| Redni broj | Prezime, očevo ime, ime štićenika | Broj i datum rješenja stavljanja pod starateljstvom | Redni broj upisa u starateljsku knjigu | Broj upisnika imovine lica pod starateljstvom | Napomena |
|------------|-----------------------------------|---|--|---|----------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |

12. Starateljska isprava – kao prilog uz rješenje o starateljstvu, odnosno sastavni dio tog rješenja

STARATELJSKA ISPRAVA

Starateljskom ispravom, koju sačinjava organ starateljstva, definišu se sva prava i dužnosti staraoca propisana odredbama Porodičnog zakona.

Staralac je dužan da se savjesno stara o ličnosti štićenika, njegovima pravima i interesima, smještaju, zdravlju i o uzrocima zbog kojih je lišeno poslovne sposobnosti i da nastoji da se ti uzroci otklone.

Bezbijednost štićenika

Bezbednost štićenika odnosi se, prije svega, na zaštitu štićenika od nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i ponižavajućeg postupanja, ali i na poštovanje njegovih prava na privatnost i povjerljivost informacija, osim u slučajevima kada postoji opasnost od ozbiljne štete za štićenika ili drugu osobu.

U slučaju da štićenik zbog asocijalnog ponašanja bude upućen, odlukom suda, u neku instituciju ili se prema njemu izrekne druga mjera, staralac zadržava ista prava i dužnosti prema štićeniku, zastupa štićenika i vodi računa o zaštiti njegove ličnosti, njegovim pravima i interesima.

Izdržavanje – Staralac nije dužan da izdržava štićenika, ali je dužan da mu pribavlja sredstva za izdržavanje kojima se osigurava štićenikova egzistencija. Sredstva se pribavljaju iz:

- redovnih i povremenih prihoda štićenika (zarada, prihod od imovine),
- obaveze srodnika da doprinose štićenikovom izdržavanju,
- osnovne imovine,
- po osnovu socijalne i drugih oblika zaštite i pomoći.

Upavljanje i raspolaganje imovinom štićenika (čl. 198-200 Porodičnog zakona)

Staralac je dužan da se o imovini štićenika stara sa pažnjom dobrog domaćina, a to znači da se sačuva osnovna imovina i po mogućnosti da se uveća.

Prilikom imenovanja staraoca organ starateljstva u prisustvu staraoca i eventualno štićenika (ako je u stanju da razumije suštinu tog postupka) komisijski, u vidu zapisnika, popisuje imovinu štićenika po vrsti i broju uz unošenje procjenjene vrijednosti, nakon čega se putem uručenja ovjerenog primjerkom zapisnika

imovina štićenika predaje staraocu na upravljanje. Imovina štićenika se može koristiti isključivo za potrebe štićenikovog izdržavanja, očuvanja njegovog zdravlja te njegovog vaspitanja i obrazovanja. Staralac ne može koristiti imovinu štićenika za sopstveno izdržavanje, s tim da se iz prihoda ostvaranih po osnovu imovne može eventualno isplati nagrada staraocu ukoliko je pokazao posebno zalaganje u vršenju starateljske dužnosti, a što utvrđuje organ starateljstva.

Staralac može bez odobrenja organa starateljstva (čl. 202 Porodičnog zakona) u ime i za račun štićenika da:

-otudi plodove, sitnu stoku, predmete male vrijednosti namijenjene prodaji, predmete podložne kvaru i druge predmete, ukoliko je to u okviru redovnog poslovanja i upravljanja imovinom štićenika.

Novčana sredstva dobijena prodajom plodova, stoke, predmeta i stvari mogu se koristiti samo za potrebe štićenika.

Staralac može samo sa odobrenjem organa starateljstva (čl. 201 Porodičnog zakona) da:

-preduzme važnije mjere u pogledu ličnosti štićenika;

-otudi ili optereti nepokretnu imovinu štićenika;

-otudi iz imovine štićenika pokretne stvari veće ili posebne lične vrijednosti ili raspolaže imovinskim pravima veće vrijednosti;

-da izjavu o odricanju od naslijedstva, legata ili poklona;

-preduzme druge mjere određene zakonom.

Organ starateljstva u postupku davanja odobrenja staraocu, u pogledu raspolaganja i upravljanja imovinom, odnosno pravima štićenika, određuje namjenu pribavljenih sredstava i nadzire njihovu upotrebu.

Staralac ne može bez prethodnog odobrenja organa starateljstva preuzeti radnju ili posao koji prelazi okvire redovnog poslovanja i upravljanja imovinom štićenika. Staralac ne može davati poklone ili na drugi način raspolažati štićenikovom imovinom bez naknade i ne može da obavezuje štićenika kao jemca (čl. 203 Porodičnog zakona).

Organ starateljstva dužan je da staraocu pruži pomoć u vršenju onih radnji koje ovaj nije u mogućnosti sam da obavi, a naročito u sastavljanju podnesaka u zastupanju štićenika pred sudom i drugim organima i sl. (čl. 204 Porodičnog zakona)

Zastupanje štićenika

Staralac je zastupnik štićenika i dužan je da ga zastupa.

Organ starateljstva zastupa štićenika kad dužnost staraoca vrši neposredno ili ako je ograničio

ovlašćenje staraoca ili odlučio da štićenika sam zastupa (čl. 205 Porodičnog zakona).

Staralac samostalno zastupa štićenika i preduzima pravne radnje i poslove koji su u vezi sa redovnim staranjem o njegovoj ličnosti i njegovoj imovini (čl. 208 Porodičnog zakona).

Staralac je dužan da prisustvuje svim formalnim razgovorima sa štićenikom, kao i da bude uključen u pravne postupke u kojima štićenik učestvuje.

Organ starateljstva je dužan da staraocu pruži odgovarajuću podršku i pomoć prilikom zastupanja štićenika (čl. 204 Porodičnog zakona).

Staralac ne može bez prethodnog odobrenja organa starateljstva preuzeti radnju ili posao koji prelazi okvire redovnog poslovanja i upravljanja imovinom štićenika (čl. 203 Porodičnog zakona).

Naknada i nagrada staraocu (čl. 212 Porodičnog zakona)

Staralac ima pravo na naknadu opravdanih troškova učenjih prilikom vršenja starateljske dužnosti u visini iznosa koji se utvrdi iz priložene validne dokumentacije.

Organ starateljstva može odrediti staraocu nagradu ako se posebno zalagao u vršenju starateljske dužnosti u visini koju organ starateljstva sam odredi.

Naknada i nagrada staraocu se po pravilu isplaćuju iz prihoda štićenika ukoliko se time ne ugrožava osnovno izdržavanje štićenika s tim da ti troškovi padaju na teret sredstava iz kojih se obezbjeđuju socijalna i dječja zaštita.

Nadoknada štete štićeniku (čl 213 Porodičnog zakona)

Staralac je dužan da nadoknadi štićeniku štetu koju mu je nanio nesavjesnim vršenjem starateljske dužnosti.

Organ starateljstva utvrđuje iznos štete i poziva staraoca da u određenom roku štetu naknadi. Ukoliko staralac ne naknadi utvrđenu štetu organ starateljstva naknadiće štetu štićeniku s tim da može u odgovarajućem postupku pred nadležnim sudom zahtijevati od staraoca naknadu isplaćenog iznosa.

Radi obezbjeđivanja prava štićenika, koja su povrijedena nesavjesnim radom staraoca, organ starateljstva dužan je da prema staraocu preduzme i druge mjere predviđene zakonom.

Postavljanje drugog staraoca (čl. 214 Porodičnog zakona)

Ako staralac umre ili samovoljno prestane da vrši dužnost staraoca, ili ako nastanu takve okolnosti koje spriječavaju staraoca da vrši svoju dužnost, organ starateljstva dužan je da bez odlaganja preduzme mjere za zaštitu interesa štićenika, do postavljanja novog staraoca.

Razrješenje staraoca (čl. 215 Porodičnog zakona)

Organ starateljstva razriješice staraoca od dužnosti, ako utvrdi da je u vršenju dužnosti staralac nesavjestan, da zloupotrebljava svoja ovlašćenja, da se njegovim radom ugrožavaju interesi štićenika, ili ako smatra da bi za štićenika bilo korisnije da mu se postavi drugi staralac.

STARATELJSKO NADODRASLIM LICIMA
Priručnik za stručne radnike

Organ starateljstva razriješiće staraoca od dužnosti kad ovaj sam to zatraži, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva i preuzeti sve potrebne mjere za zaštitu interesa štićenika.

Staralac kome je prestala dužnost podnosi izvještaj o svom radu organu starateljstva u roku koji odredi organ starateljstva.

Predaja dužnosti staraoca (čl. 216 Porodičnog zakona)

U slučaju prestanka potrebe za starateljstvom, organ starateljstva poziva staraoca da u određenom roku podnese izvještaj o svom radu i o stanju štićenikove imovine, i da predala svu imovinu na upravljanje štićeniku.

Predaja imovine se vrši u prisustvu staraoca, štićenika, odnosno roditelja ili usvojioca i predstavnika organa starateljstva.

LITERATURA:

1. Porodični zakon ("Sl. list CG", broj 1/07 i 53/16)
2. Zakon o vanparničnom postupku ("Sl. list RCG", broj 27/2006 i 20/2015)
3. Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl.list RCG", broj:27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/15, 66/16, 1/17, 42/17 i 50/17)
4. Zakon o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)
5. Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom